ڕێنمایی و مەرجەکان بۆ بڵاوکردنەوەی توێژینەوە لە "گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵینەوەی ستراتیجیی"

یەکەم: ڕێنماییە سەرەکییەکان:

١. ڕێنماییەکان بۆ توێژینەوە نووسین

توێژینەوە نووسین بەشدارییکردنی توێژەرە لە بەرهەمهێنانی مەعریفەدا و بەرپرسیارێتیی زانستیی دەگرێتەئەستۆ. دیارە، پێوەری توێژینەوە نووسین وەک بونیاد (ستراکچەر) و پێکهاتەکانی، کۆکبوونێک هەیە لەسەریان، بەڵام جیاوازییەکی کەم هەیە لە شێوازی خستنەڕوودا بۆ پسپۆڕییە جیاوازەکان، یان بۆ جۆری توێژینەوەکە بەوەی وەسفیی، یان کرداریی، یان پێداچوونەوەی وێژەیی بێت.

بەرپرسیارێتیی سەرەکیی لە بڕیارداندا دەربارەی توێژینەوە نووسین دەکەوێتە ئەستۆی ئەو توێژەرەی، کە خاوەندارێتیی توێژینەوەکە لە ئەستۆ دەگرێت. توێژەران دەبێت دەستڕەنگیین بن لەناو پسپۆڕییە وردەکەی خۆیاندا و، دەبێت هەمیشە پابەندبن بە جێبەجێکردنی هەر داواکارییەک، کە گۆڤارەکان وەک ڕێنمایی بڵاوکردنەوە لە توێژەرانی داوادەکەن.

٢.دانەرانی توێژینەوە:

هەر کەسێک، کە ناوی هاتبێت وەک دانەر یان دانەرانی توێژینەوەیەک، دەبێت پەسەندی دوا ڤێرژنی توێژینەوەکە بکات و، بەرپرسیارێتیی هەڵبگرێت لە ئاگاداربوونی لە ناوەڕۆک و هێندی بەشدارییبوونی لەو توێژینەوەیەدا.

-دەبیت لە کۆتایی توێژینەوەدا، بەشی "پێزانیین" هەبێت بۆ ناوبردنی هەموو ئەو کەس و لایەن و دەستگایانەی کە بەشدارییانکردووە لەو توێژینەوەیەدا، وەک کۆمەکی دارایی، هاوکاریی زانستیی و چاپەمەنیی و کۆمپیوتەریی و هەرجۆرە پشتیوانییەک، کە دەستیان هەبووە تیایدا. (ئەم پێزانیینە ئەندامانی گۆڤارەکە ناگرێتەوە).

-ئەگەر توێژینەوەکە یەک کەس بەجێیهێنابوو، ئەوا ئەو کەسە تەنها خاوەن و دانەری توێژینەوەکەیە، کە بە هەموو کاری توێژینەوەکە هەستاوە. بەڵام ئەگەر لە یەک کەس زیاتر ناوی هاتبێت لە لیستی دانەرانی توێژینەوەکە، بە پێی پێوەرە زانستیی و نێودەوڵەتییەکان، سەرۆک تیم Team Leader ریزبەندیی دانەرەکان دیاریدەکات، ئەویش بەپێی ئاستی بەشدارییان لە توێژینەوەکە و نووسینەکەدا.

-لە گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵینەوەی ستراتیجیی مەرجی هەبوونی توێژەر لە کۆدانەران (co-author)دا، ئەوەیە، کە دانەری بەشدار دەبێت لە کۆی پرۆسەی بەجێهێنانی توێژینەوەکە بەشداریی بکات، هەر لە کۆکردنەوەی داتا و سەرچاوە و شیکارییکردن و لێکدانەوە و هەموو بەشەکانی توێژینەوەکە بە پێی ڕێککەوتنی دانەران و، دواجار بڕیار لای دەستەی نووسەرانی گۆڤارە بە پەسەندکردنی هێند و قەبارەی ئەو بەشدارییکردنە و، نابێت بەدەر بێت لە بەشدارییکردنی زانستیی توێژینەوەکە. هەر کەسێکی تری بەشداربوو لە توێژینەوەکەدا، کە مەرجەکانی دانەری بەشدار نایانگرێتەوە، ئەوا لە بەشی "پێزانیین" ناو و نازناوی زانستیی و شوێنی کارکردن و کورتەیەک لە بەشدارییەکەی دەنووسرێت.

-گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵینەوەی ستراتیجیی مکووڕە لەسەر خاوەندارێتیی توێژینەوەی زانستیی، کە قۆرخنەکرێت بۆ مەبەستی کەسیی و خوێشایەتیی لە تێهەڵکیشکردنی کەسانێک کە بەشدارییان لە توێژینەوەکەدا نییە، کە وەک نەریتێکی گەندەڵیی زانستیی گیراوەتەبەر و خاوەنە ڕاستەقینەکان دیارنین. بۆیە، گۆڤاری کوردستانیی لە زۆربەی بارەکاندا، تەنها دوو دانەر پەسەنددەکات بۆ هەر توێژینەوەیەک و، ئەگەر توێژینەوەیەک پسپۆڕییەکی تری پێویست بێت جیا لە بابەتی پسپۆڕیی توێژییەنەوەکە، یان جیاواز لە پسپۆڕیی دانەر یان دوو دانەرەکەی تر، ئەوا دەکرێت دانەری سێیەم زیادبکرێت دوای پەسەندکردنی دەستەی نووسەرانی گۆڤار.

- دیسانەوە بۆ ڕێگرتن لە کاری ساختەکاریی، گۆڤاری کوردستانیی ئەو توێژینەوانە پەسەند ناکات، کە پسپۆڕییەکەی جیاوازە لە پسپۆڕیی توێژەرەکان و بە تایبەتی دانەری یەکەم.

دووەم: ڕێنووماییەکانی نووسیین و پێشکەشکردن و بڵاوکردنەوە

پێشکەشکردنی توێژینەوەکان, لە ڕێگەی سایتی دەستەی کوردستانیی بۆ دیراساتی ستراتیجی و توێژینەوەی زانستی دەبێت. پێویستە توێژەر رەچاوی ئەم مەرج و ڕێنماییانە بکات لە نووسیین و پێشکەشکردن (باربۆکردنی ئەلیکترۆنیی) توێژینەوەکەدا:

١. ژمارەی لاپەرەی توێژینەوە پێویستە لە (٢٥) لاپەڕە تێپەڕنەکات.

٢ . دەبێت نووسینی کوردیی توێژینەوەکە پەیڕەوی ڕێنووسی گیڤاری کوردستانیی بێت.

٣.توێژینەوەکە پێکدێت لە:

- ناونیشانی توێژینەوەکە

- ناوی توێژەر یان توێژەرەکان (نازناوی زانستیی, بەشی زانستیی و کۆلێژ و زانکۆ و وڵات و

ئیمەیڵ)

-پوختە

پوختە دەقێکی سەربەخۆی کورتە بۆ کارێکی گەورەتری وەک توێژینەوە بە نموونە. هەمیشە لە سەرەتای توێژینەوەکە دادەنرێت ڕاستەوخۆ لە دوای ناونیشانی توێژینەوەکە و دانەر یان دانەرانی توێژینەوەکە. ئەم کورتە نووسینە ڕێنیشاندەرێکی گرنگە و چەند مەبەستێک دەگەیەنێت، لەوانە: بەردەستکردنی خاڵە سەرەکییەکانی توێژینەوە و، لێرەوە ڕێگە بە خوێنەران دەدات هەتا بڕیاربدەن بۆ خوێندنەوەی سەرتاپای توێژژینەوەکە و تەرخانکردنی کاتی پێویست بۆی. خوێنەران ئامادەسازدەکات بۆ بەدواداچوونی زانیاریی و شیکردنەوە و مشتومڕی ورد و پسپۆڕانە لە سەرتاپای توێژینەوەکەدا.

ئەوە زانراوە کە یەکێک لەو شتانەی کە بزوێنەری گەڕان لە ئۆنلاین بەکاریدەهێنێت بۆ دۆزیینەوەی بابەتێک یان توێژینەوەیەک بریتییە لە "پوختە"، بۆیە ناوەرۆک و زاراوە و وشەکانی ناو پوختە گرنگییەکەی ئەوەیەکە دەبن بە ڕێنما بۆ دۆزیینەوەی توێژینەوەکە بە دیاریکراویی.

بە شێوەیەکی گشتیی، پوختە ئەم زانیارییانەی تێدایە (٢-٤ دێڕ بۆ هەر پێکهاتەیەک):

١. پاشخانێک بۆ توێژینەوەکەت؛ بریتییە لە ناساندنی توێژینەوەکە کە لەسەر چ بابەتێک یان کێشەیەکە؟ خستنەڕووی پرسیار و ئەگەر و گریمانەکان لەسەر ئەو بابەتەی کە مایەی بایەخی توێژینەوەکەیە

٣. ناوبردنی میتۆدی توێژیینەوە یان ئەو ڕێگەزانستییەی کە بەکارهێنراوە و متمانەی کراوەتەسەر، نموونە پشکنیینەکان (سامپڵ) و هێند یان قەبارەیان. هەروەها سەرچاوە و داتا بەردەستەکان لەکوێوە هاتوون، یان چەندن، یان چۆن بەدەستهاتوون؟

٤.دەرئەنجامەکان، بە کورتیی و بە بەڵگەوە (وەک ئەنجامە ژمێرەیی و ئامارییەکان و، ڕاپرسییەکان).

٥.لێکەوتەکانی ئەو دەرئەنجامانە چیی دەبن لە کاتی بەکارهێنانیان لە لایەن لایەنە پیوەندییدارەکانەوە، یان سنووری ئەو دەرئەنجامانە چیین کە دەبێت ڕەچاوبکرێن لەکاتی توێژینەوەی زیاتر لەو بوارە یان بەکارهێنانی ئەو ڕێسایانەی کە لیوەی پێکهێنراون.

٦. لە پوختەدا ئاماژە بە سەرچاوە و ناوی هیچ کەسێک نادرێت.

٧. بە یەک دەستەواژە (پەرەگراف) دەنووسرێت و، بە شێوەی نادیار نەک بەکارهێنای ڕانای (من، ئێمە، هتد) و، فرمانی ڕابردوو بەکاردێت لە خستنەڕووی کارە پێشووەکان و فرمانی ڕانەبردوو بۆ نووسیینی توێژینەوەکە.

٨. قەبارەی پوختە لە نزیکەی ٢٥٠ وشەدا دەنووسرێت.

-کلیلەوشەکان

-ئەو وشانەن یان زاراوانەن، کە ڕێنوێنی توێژینەوەکە دەکەن بۆ خوێنەران لەڕێی بزوێنەرە گەڕانە ئینتەرنێتەکانەوە وەک گۆگڵ سکۆڵەر بە نموونە. ئەم وشانە مسۆگەریی زۆرترین سایتەیشن دەکەن بۆ توێژینەوەکە لە خێراترین کاتدا. دیارە، توێژەر دەبێت شارەزایی لە دانانی ئەو وشانە پەیدابکات کە دەیانکات بە کلیلەوشە و، باشترە ئەوانەبن کە خوێنەر زووتر بە خەیاڵیدا دێن بۆ گەڕان.

-ئەم وشانە کورتن و تاک بن باشترە، بەڵام ئەگەر هاوچەشنیی یان چەندینبارە درووستبکات، باشتر وەهایە کە ئاوێتە بکرێن، یان لە یەک وشە زیاتر بن بۆ پێدانی تایبەتمەندێتیی زیاتر، کە مسۆگەربێت لە هەڵوردندا بۆ گەڕان. هەروەها گرنگە ئەو وشانە لە بابەتی توێژینەوەکەوە نزیک بن، بەنموونە: ئەگەر بابەتەکە کۆمەڵایەتیی بوو ئەوا وشەکان هەڵگری جۆری کۆمەڵگە، کێشەی کۆمەڵگە، ڕەهەندی کۆمەڵگە، بەهای تایبەتی کۆمەڵگە، دەردی کۆمەڵگە، زاناکان، بیردۆزەکان، هتد..

-کلیلەکان لە نێوان ٤-٧ وشەدا گونجاون.

-پێشەکیی

پێشەکیی هەڵێکی گرنگە بۆ کردنەوەی دەرگا بە رووی توێژینەوەکە و شرۆڤە و دەرئەنجامەکانیدا. پێشەکیی بریتیی نییە لە قسەی گشتیی و سەرپێی و خوێنەری پێ دەستخەڕۆ بکرێت و، دووبارە و چەندجارەی جووینەوەی قسەوباسی ناو کتێبە بەردەستەکان بن، بەڵکو توانای مەعریفیی و لۆجیکیی توێژەرە لە گەیاندنی تێزەکان و جێگیرکردنی بابەتەکەی لە زیهنی خوێنەر و، بەسەرچاوەکردنی توێژینەوەکەی بۆ ئەو بوارەی تیایدا نووسییویەتی. لێرەوە، توێژەر بە هەندێک زانیاریی پشتڕاست بە سەرچاوە وە باسەکەی دەکاتەوە، پاشان دەستدەکات بە راکێشانی خوێنەر بۆ مەبەستی سەرەکیی توێژینەوەکەی. پێشەکیی دەقێکی سەربەخۆیە لە پوختە و دەرئەنجام و بە داڕشتنێکی زمانەوانی جیاوازتر نووسراوە، ئەگەرچیی ئەو زانیارییانەش کە باس دەکرێن هاوبەش بن لە گەڵیان.

دەکرێت پێکهاتەکانی پێشەکیی ئەمانە بن:

١- ناساندنی بابەتی توێژینەوەکە:

یەکەم هەنگاوی توێژەر لە پێشەکیی دا، ناساندنی توێژینەوەکەیە بە مەبەستی ئاشناکردن و ڕێنوێنییکردنی خوێنەر بۆ ناو جەرگەی بابەتەکە. پاشان هەوڵبدات بۆ قایلکردنی بەوەی کە بابەتەکەی گرنگە و بایەخی بەرچاوی هەیە لە کاتی ئێستادا و، لێکەوتەکان دەستنیشان بکات کە توانای گۆڕانکاریی هەیە لە بوارەکەدا.

٢-پاشخانێکی ورد و تۆکمەی بابەتەکە باسدەکرێت کە پێوەندییەکی ڕاستەوخۆی بە بابەتی توێژینەوەکەوە هەبێت، بەجۆرێک کە سەرچاوەبن بۆ پرسیار و گریمانە و ئەگەرەکانی توێژینەوەکە. واتا، دەبێت ئەو سەرچاوانە بەشێکی ئەو کێشە یان ئاڵۆزیی یان ڕێگەچارە باوەکان یان شکستێک لەخۆبگرن کە توێژەر بیانکات بە بنەما بۆ پێویستبوونی ئەو توێژینەوەیە. هەر لە پێشەکییدایە کە پێداچوونەوە دەکرێت بەو ئیشە پێشووانەدا و دەخرێنە بازنەکانی گومان و کەمووکووڕیی و ڕەتکردنەوەوە، یاخود سەرنجێکی (ئیزافە) تر دەبن بۆ ئەو کۆشسانەی کە کراون و دەبێت بە فراوانترکردن و گەشەپێدانێکی سەردەمییانە.

٣. پرسیار و گریمانە و ئەگەرەکان بە روونی باسدەکرێن لە مشتومڕێکی زانستییانە و لۆجیکییانەدا، کە ئیش لەسەر ئەو بۆشایی و ناوەڵامانە بکرێت کە توێژینەوە پێشووەکان جێیان هێشتووە. یان کەمتر بەلایدا چوون، یان سنوورێک هەیە لە کارەکانیاندا.

٤.دەچیتە ناو وردەکاریی و تایبەتمەندێتییەکانی توێژینەوەکەوە کە لە ئارادیە لە لایەن توێژەرەوە. لێرەوە، ئامانج و فاکتەرەکانی توێژینەوەکە باسدەکرێن. ئەم هەنگاوە بە پێی جۆری توێژینەوەکە دەگۆڕیت، ئایا توێژینەوەیەکی وەسفییە و گریمانە و تێزی ڕاستەوخۆ دەسەلمێنێت یان پێداچوونەوەی وێژەییە و بەراوردکاریی و پۆلێنکاریی بابەتەکان و هەڵکۆڵینی چەمک و مەعریفەیە و زیاتر لەوەش بۆشایی و بابەت و پرسە جێهێڵراوەکان دەستنیشاندەکات، یان ئەزموونکاریی و تاقییگەیی و رووپێویە و بەدوای وەڵامی پرسیارەکاندا سۆراخ دەبێت. ئەوە گرنگە بزانرێت کە توێژەر لە درێژەدان و مشتومڕ خۆی بەدوور دەگرێت و پێش بەشە کرۆکەکانی توێژینەوەکە ناکەوێت لە هەڵماڵیین یان راشکاویی تێز یان دەرئەنجامەکانیدا.

٥. پلانی توێژینەوەکە:

پێش دوایین بەشی توێژینەوەکە تەرخاندەکرێت بۆ باسکرنێکی کورت بۆ بەشەکانی توێژینەوەکە لە دوای پێشەکییەوە (باسی پوختە و کلییەوشە و پێشەکیی ناکرێتەوە). ئەمەش بۆ ئاگادارکردنی خوێنەر لە بەشەکانی تر، وەک بەشی دووەم؛ تیوریینامە، بەشی سێیەم: بەشی کرداریی، بەشی چوارەم شییکردنەوە و شرۆڤەکان و، دوا بەشیش بۆ دەرئەنجام و پێشنیاز و راسپاردەکان. زۆرترینی توێژەران پێشنیاز و ەاسپاردەکان تێکەڵ دەکەن هەرچەندە بەجیاش دەینووسن! پێشنیانزەکان ئەوەیە کە چیی بکرێت بۆ پڕکردنەوەی کەموکووڕییەکان و نەهێشتنی کۆسپ و تەگەرەکان و شتی تریش، بەڵام راسپاردەکان بۆ قسەکردنە لەسەر لێکەوتەی ئەنجامەکانی توێژینەوەکە و سنووری جێبەجێکردن و کاریگەرییەکانی بەهەر بارکدا کە مەبەستە لایەنی پێوەندییدار لە بەکارهێنانیدا هۆشیار بیت.

٦. کۆتاییهێنان بە پێشەکیی: زۆر بە کورتیی بنووسرێت، ئایا لێکۆڵینەوە پێشووەکان لە چ ئاستێکدا وەستاون، یان دوا شت کە پێی گەیشتوون چییە؟ یاخود ئێستا ئیش بە چیی دەکرێت لەو بوارەدا کە مایەی پێداچوونەوە، یان رەتکردنەوە بێت؟ ئایا توێژەر بابەتێکی نوێ تاقیدەکاتەوە؟ بۆچی ئەو بابەتە شایەنی تاقییکردنەوەیە؟ ئایا توێژەر بۆشاییەک پڕ دەکاتەوە، کە لە توێژینەوەکانی پێشوودا جێمابێت؟ ئایا بەکارهێنانی شێوازی نوێ لە ئارادایە بۆ سەیرکردنی بیرۆکەکان یان بۆ شییکردنەوەی داتای بەدەستهاتووی نوێ؟ ئایا هییچ چارەسەرکردنێکی نوێی دییوەتەوە بۆ هەر ناکۆکبوونێک لە نێو وێژەی بوارەکەدا؟ ئا لەمجۆرە رەهەندانەی مەبەستی توێژینەوەنووسین دەکرێت باسبکرێن

٧. پێناسەی چەمک و زاراوەکان:

رەنگە چەمک و زاراوەیک لە توێژینەوەکەدا بەکارهێنرابن نوێ بن، یان باو و بیستراو بن بەڵام روونکردنەوەی زیاتریان بوێت بۆ خوێنەران، بەوەی کە هەندێک تایبەتمەندیی و سنووری جیاوازتریان هەیە و خوێنەری لێ ئاگادارئەکەن کە چۆن چۆنیی و بۆچیی وەها بەکارهێنراون لە توێژینەوەکەدا.

- دەقی توێژینەوەکە

- ئەنجام و پێشنیازەکان

- پوختە و کلیلە وشەکان,بە دوو زمانی دیکەی جیاواز لە زمانی توێژینەوەکە دەنووسرێت و لە کۆتایی توێژینەوەکەوە دادەنرێت, لەپێش سەرچاوەکانی توێژنەوەکە.

- سەرچاوەکان

٤. تێمپلەیتی نووسیینی توێژینەوە:

أ- ناونیشانی توێژینەوەکە لەسەرەوەی لاپەڕەی یەکەمی توێژنەوەکە, لەناوەڕاست دەبێ بە فۆنتی (١٨) و بە بۆڵد ئەنووسرێت. فۆنتی قەبارەی (١٦) بۆ ناونیشانە لاوەکییەکان، و (١٤) بۆ ناوەرۆك و (١٢) بۆ لیستی سەرچاوەکان و پەراوێز و روونکردنەوەکان.

ب- فۆنت بۆ توێژینەوە کوردیی و عەرەبیی و فارسییەکان لە جۆری فۆنتی Adobe Arabic بۆ ناوەڕۆك و بۆ ناونیشانە لاوەکییەکان.

ت- فۆنت بۆ توێژینەوە ئینگلیزییەکان یان بۆ ئەبستراکت نووسیین بە زمانی ئینگلییزیی، بە فۆنتی جۆری Times New Roman دەبێت، بە قەبارەی (١٦) و بۆڵد بۆ ناونیشانی سەرەکی و قەبارەی (١٤) بۆ ناونیشانە لاوەکییەکان و پێوانەی (١٢) بۆ ناوەڕۆك و قەبارەی (١٠) بۆ لیستی سەرچاوەکان.

پ- ماوەی جێهێڵراوی نێوان دەستەواژەکان (پەرەگرافەکان) لە دەقی نووسیینەکە, (١سم) دەبێت.

ح- ماوەی جێهێڵراوی هەر چوار لای پەڕەکە (سەر و خوار و راست و چەپ) (٢) سم ئەبێت.

ناوی توێژەر یان توێژەرەکان بە فۆنتی قەبارە (١٤) لە ژێر ناونیشانی سەرەکی, لە لای ڕاست بۆ توێژینەوە کوردیی و عەرەبیی و فارسییەکان و لە لای چەپ بۆ ئینگلیزییەکان. ناونیشان و شوێنی کار (بەش و کۆلێژ و زانکۆ) لەگەڵ ئیمەیڵ لە ژێر ناوی توێژەردا بە فۆنتی قەبارە (١٢) دەبێت.

٥-پەیڕەوکردنی سیستەمی هارڤارد دەکرێت بۆ نووسینی سەرچاوەکان و هەر سایتەیشنێک کە لە توێژینەوەکەدا بەکارهاتبێت.

٦. توێژینەوەکە لە دوو تەرزدا پێشکەشدەکرێت: لە یەکەم پێشکەشکردندا, فایلی توێژینەوەکە کە باربۆی (ئەپلۆد) ناو سیستەم دەکرێت، پێویستە هیچ زانیارییەکی توێژەر یان توێژەرانی لەسەر نەبێت (ناوی توێژەرەکان و شوێنی کارکردن و ئیمەیڵ)، چونکە بەو شێوەیە ئەنێردرێن بۆ هەڵسەنگاندن ئەمەش بە مەبەستی ڕۆشنکاریی (شەفافیەت)ی هەڵسەنگاندنەکە. تەرزی دووەمیان, توێژینەوەکە بە هەموو پێکهاتەکانییەوە پێشکەشدەکرێت.

٧.لە میانەی "قۆناغی هەڵسەنگاندن" دا, سەرنج و تێبینییەکانی هەڵسەنگێنەرەکان لە سایتی گۆڤار و لە خانەی توێژینەوەکە (کە تەنها توێژەر ئەتوانێت بە ناوی چوونەژوورەوە یان بەکارهێنەر (Username) و وشەی تێپەڕبوون (Password)ی تایبەت بە خۆی بچێتە ئەو خانەیەوە) دائەنرێت. ئەمەش, بەمەبەستی ئاگادارکردنەوەی توێژەرە بۆ چاککردن و ڕوونکردنەوە و گۆڕیین بەپێی داواکاریی هەڵسەنگێنەرەکە و, دووبارە پێشکەشکردنەوەی چاککراوەکان بە مەبەستی پەسەندکردنی لە لایەن هەڵسەنگێنەرەوە.

٨. داواکاریی و بڕیاری هەڵسەنگێنەران، بڕیاری کۆتایی نیین بۆ پەسەندکردن، بەڵکو دەستەی گۆڤار یان سکرتێری نووسین بۆی هەیە، کە داواکاریی تریان هەبێت لەسەر چۆنێتیی و ئاستی نووسینی توێژینەوەکە، وەک پوختە و سەرچاوە و ڕێنووس و هەر کەموکووڕییەکی تر کە بوونی هەبێت. لە بەجێهێنانی ئەم داواکارییانەدا، بۆردی گۆڤار پەسەندکردن دەداتە هەر توێژینەوەیەک بۆ بڵاوکردنەوە.

٩. لە دوای گەڕانەوەی لە هەڵسەنگاندن, بڕیاری کۆتایی بە پەسەند یان ناپەسەند لە لایەن دەستەی گۆڤارەوە, لە سایتی گۆڤاری دەستە, لە خانەی تایبەتی توێژینەوەکە دا ئەنرێت, کە تەنها توێژەر ئەتوانێت ببینێت (ئەوپەڕی نهێنیی و تایبەتمەندێتییە) دائەنرێت، یاخود توێژەری سەرەکیی ئاگاداردەکرێتەوە لە بڕیاری بۆردی گۆڤار لە ڕێی ئەو ئیمەیڵەوە کە توێژینەوەکەی پێ نێردراوە.

١٠. لە قۆناغی پێشکەشکردن (باربۆکردنی لە سایتی ئەلیکترۆنیی گۆڤار), پێویستە ڕاستەوخۆ پارەی بڵاوکردنەوە بنێردرێت بۆ گۆڤار بەو ئیمەیڵەی لە سایتی گۆڤاردا دانراوە, بۆ چۆنیەتیی ناردنی پارەکە. هیچ توێژینەوەیەک ناچێتە قۆناغی هەڵسەنگاندنەوە هەتا پارەی تێچوونی بڵاوکردنەوە نەدرێت، پارەی تێچوونی بڵاوکردنەوە (٢٥٠) دوو سەد و پەنجا هەزار دینارە, بەپێی ڕێنماییەکانی وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان.

١١. لە کاتی پەسەندنەکردنی هەر توێژینەوەیەکدا, بڕی پارەی دراو نادرێتەوە.

١٢. پێشکەشکردن بە ئەلیکترۆنیی ئەبێت, بە پێی ئەو هەنگاوانەی, کە پێویستن بگیرێنەبەر لە سایتە ئەلیکترۆنییەکەی گۆڤاری دەستەدا . یان لەڕێی ئیمەیڵی فەرمیی گۆڤارەکەوە: journals@kissr.edu.iq

سێیەم: هەڵسەنگاندنی توێژینەوەکان:

هەڵسەنگاندن بە سێ قۆناغ جێبەجێدەکرێت:

قۆناغی یەکەم: هەڵسەنگاندنی بەرایی

توێژینەوەکان, لە لایەن دەستەی بەڕێوەبردنی گۆڤارەکەوە هەڵسەنگاندنێکی بەراییان بۆ ئەکرێت؛

- هەڵسەنگاندنی زمانەوانیی توێژینەوەکە ئەکرێت و ڕەنگە بنێردرێت بۆ پسپۆڕی زمانەوانیی بۆ هەڵسەگاندن
- وردبوونەوە لە شێوە نووسینی پێڕەوکراوی گۆڤارەکە

- له ناوەرۆکی گشتیی توێژینەوەکەدا، کە پێ بەپێی ڕێنماییەکانی بڵاوکردنەوە و ستراتییجیی دەستەی کوردستانی بێت

- بۆ هەر کەموکووڕییەک, توێژینەوەکە دەنێردرێتەوە بۆ توێژەر, بۆ چاککردن و ڕێکخستنەوە, یاخود ڕەتدەکرێتەوە بە شێوەیەکی کۆتایی

- سەرجەم توێژینەوەکان بە پرۆسەی وردبیینیی "فڕوفێڵی زانستیی Plagiarism) دەڕوات. بۆ ئەم مەبەستە, بەڵێننامەیەک لە لایەن توێژەرەوە پڕدەکرێتەوە, بەرپرسیارێتیی ناوەرۆک و زانیارییەکانی ناو توێژینەوەکە هەڵدەگرێت.

قۆناغی دووەم: هەڵسەنگاندنی زانستیی

دوای پەسەندکردنی قۆناغی بەرایی, توێژینەوەکان لە لایەن ئەکادیمییستی پسپۆڕیی ورد هەڵسەنگاندنیان بۆ ئەکرێن, کە بۆ دوو هەڵسەنگێنەر ئەنێردرێن و لە باری ڕەتکردنەوەی لە لایەن یەکێک لەو دوو هەڵسەنگێنەرە, توێژینەوەکە بۆ هەڵسەنگێنەری سێیەم ئەنێردرێت. هەموو توێژینەوەیەک بە پەسەندکردنی دوو هەڵسەنگێنەر پەسەندئەکرێن.

قۆناغی سێیەم: پرۆسەی بڕیاری هەڵسەنگاندن

هەلسەنگێنەرەکان, چەند بژاردەیەکیان لە بەردەمدایە؛

- پەسەندنەکردن و ڕەتکردنەوەی تەواوەتیی توێژینەوەکە.

- پەسەندکردنی مەرجدار: بۆ پێداچوونەوە و چاککردن و ڕوونکردنەوەی زیاتر، کە پێویستە جێبەجێبکرێن لە لایەن توێژەرەوە و، جارێکی تر پێشکەشی هەڵسەنگێنەر ئەکرێتەوە بۆ وردبیینی و بڕیاری کۆتایی.

- پەسەندکردنی وەک خۆی, ڕەنگە هەندێ وردە سەرنجیشی لەگەڵدا بێت بۆ چاککردن و بە بێ پێشکەشکردنەوە. لەم بارەدا, تەنها دەستەی گۆڤار ئاگاداری توێژەر ئەکات بۆ ئەو چاککردنەوانە.

<u>**هەر توێژینەوەیەک ئەم ڕێنماییانەی تێدا جێبەجێ نەکرابێت، ئەوا ناچێتە پرۆسەی هەڵسەنگاندنەوە و ڕەتدەکرێتەوە.**</u>

فۆرمی راستاندنی توێژیینەوە

ئەم فۆرمە بە مەبەستی راستاندنی خاوەندارێتیی ئەم توێژیینەوەیەیە بۆ بڵاوکردنەوە لە گۆڤاری کوردستانیی بۆ لێکۆڵیینەوەی ستراتییجیی (JKSS) بە ناونیشانی:

..

من .... بە پلەی زانستیی ....

١. دانەری یەکەم (یان تەنها دانەر) ی ئەم توێژیینەوەیەم و وەک بەرپرسی یەکەمی توێژیینەوەکە، بەرپرسیارم بەرامبەر هەموو زانیاریی و داتاکان، کە درووستن و راستەقیینەن و لە ڕێی--بەدەستهێنراون.

٢. بە ئاگایی خۆم هەریەک لەو ناوانەی لە خشتەکەدا هاتوون، بەشداری راستەقیینەن لە دانانی ئەم توێژیینەوەیە لە هەموو لایەنەکانیدا، هەر لە کۆکردنەوەی زانیاریی و سەرچاوە و شرۆڤە و دەرئەنجامەکاندا.

٣.بەرپرسم لە تێچوونی بڵاوکردنەوە و وەڵامدانەوە و ئەرکەکانی تری پرۆسەی هەڵسەنگاندن بە ئیمەیڵ یان بە هەر شیوازێکی تر کە داوابکرێت لە لایەن گۆڤارەکەوە.

بۆیە واژۆی ئەم راستاندنەم کرد.

ریزبەندیی	ناو	پلەی زانستیی	دەستگای کارکردن	جۆری بەشداریی
دانەری یەکەم				
وردەکاریی ئیش لە توێژیینەوەکە	- - -			
دانەری بەشداری ١				
وردەکاریی ئیش لە توێژیینەوەکە	- - -			
دانەری بەشداری ٢				
وردەکاریی ئیش لە توێژیینەوەکە	- - -			

- ناوی بەرپرسی توێژیینەوە: ....
- واژۆ ....
- رێکەوت ....